

EL DORADO IRRIGATION DISTRICT

PROJECT 184

STREAMFLOW AND WATER STORAGE FORECAST

2015 WY October forecast under (CD) water year type conditions.

DATE	S.F.	ALDER	CANAL	CAPLES	CAPLES	CAPLES	SILVER	SILVER	SILVER	ECHO	ECHO	ECHO	ECHO	ALOHA	ALOHA	PYRAMID	HAZEL	RES. 1	P.H.
	BELOW KYBURZ	OUTLET	FLWS	STORAGE	STORAGE	OUTLET	STORAGE	STORAGE	OUTLET	STORAGE	STORAGE	Creek	Outlet	STORAGE	STORAGE	Flows	Flows	Flows	Flows
	CFS	CFS	CFS	Stage	AF	CFS	Stage	AF	CFS	Stage	AF	CFS	CFS	Stage	AF	CFS	CFS	CFS	CFS
10/1/2014	58	0	0	50.08	15373	6	13.42	4329	21	1.79	565	6 or NF	10	8.46	199	8	0	0	0
10/2/2014	56	0	0	50.03	15346	6	13.28	4271	21	1.74	549	6 or NF	11	8.40	195	8	0	0	0
10/3/2014	56	0	0	49.99	15325	6	13.15	4218	21	1.69	533	6 or NF	12	8.32	189	8	0	0	0
10/4/2014	56	0	0	49.96	15309	6	13.03	4168	21	1.59	501	6 or NF	12	8.24	183	7	0	0	0
10/5/2014	55	0	0	49.92	15287	6	12.90	4116	20	1.49	470	6 or NF	11	8.15	177	7	0	0	0
10/6/2014	55	0	0	49.88	15266	6	12.77	4063	20	1.38	435	6 or NF	11	8.07	172	7	0	0	0
10/7/2014	54	0	0	49.85	15250	6	12.65	4015	20	1.25	394	6 or NF	10	7.97	165	7	0	0	0
10/8/2014	54	0	0	49.81	15228	6	12.52	3963	20	1.18	372	6 or NF	9	7.87	158	7	0	0	0
10/9/2014	53	0	0	49.77	15207	6	12.39	3911	20	1.13	356	6 or NF	7	7.77	152	7	0	0	0
10/10/2014	51	0	0	49.74	15191	6	12.27	3863	20	1.07	337	6 or NF	5	7.65	144	7	0	0	0
10/11/2014	49	0	0	49.70	15169	6	12.14	3811	20	1.00	315	6 or NF	5	7.54	137	7	0	0	0
10/12/2014	48	0	0	49.67	15153	6	12.01	3760	20	0.92	290	6 or NF	5	7.43	130	7	0	0	0
10/13/2014	48	0	0	49.63	15132	6	11.88	3709	20	0.84	265	6 or NF	5	7.30	122	6	0	0	0
10/14/2014	48	0	0	49.48	15052	6	11.76	3663	13	0.81	255	6 or NF	3	7.19	115	6	0	0	0
10/15/2014	41	0	0	49.36	14988	6	11.70	3639	7	0.93	293	6 or NF	2	7.09	109	8	0	0	0
10/16/2014	40	0	0	49.33	14972	6	11.65	3620	5	0.92	290	6 or NF	3	6.99	103	8	0	0	0
10/17/2014	35	0	0	49.30	14956	6	11.60	3601	5	0.87	274	6 or NF	4	6.87	96.1	7	0	0	0
10/18/2014	36	0	0	49.27	14940	6	11.55	3581	5	0.81	255	6 or NF	4	6.75	89.2	7	0	0	0
10/19/2014	35	0	0	49.23	14919	6	11.50	3562	5	0.76	240	6 or NF	4	6.63	82.6	7	0	0	0
10/20/2014	35	0	0	49.20	14903	6	11.46	3547	5	0.77	243	6 or NF	3	6.51	76.5	7	0	0	0
10/21/2014	36	0	0	49.18	14892	6	11.41	3527	5	0.89	280	6 or NF	2	6.41	70.2	8	0	0	0
10/22/2014	35	0	0	49.15	14876	6	11.37	3512	5	0.87	274	6 or NF	3	6.29	63.1	7	0	0	0
10/23/2014	33	0	0	49.10	14850	6	11.32	3493	5	0.78	246	6 or NF	2	6.16	56.1	7	0	0	0
10/24/2014	33	0	0	49.06	14829	6	11.27	3473	5	0.77	243	6 or NF	2	6.03	49.7	6	0	0	0
10/25/2014	34	0	0	49.03	14813	6	11.23	3458	5	0.80	252	6 or NF	2	5.93	44.0	7	0	0	0
10/26/2014	41	0	0	49.05	14823	6	11.20	3447	5	0.82	259	6 or NF	2	5.85	39.5	10	0	0	0
10/27/2014	38	0	0	49.02	14807	6	11.16	3431	5	0.79	249	6 or NF	3	5.76	34.9	9	0	0	0
10/28/2014	35	0	0	48.99	14791	6	11.11	3412	5	0.74	233	6 or NF	5	5.66	30.3	8	0	0	0
10/29/2014	35	0	0	48.96	14776	6	11.07	3397	5	0.68	215	6 or NF	5	5.56	26.3	8	0	0	0
10/30/2014	35	0	0	48.93	14760	6	11.03	3381	5	0.64	202	6 or NF	4	5.46	22.2	7	0	0	0
10/31/2014	35	0	0	48.89	14738	6	10.99	3366	5	0.65	205	6 or NF	3	5.35	16.9	7	0	0	0